


Da se ne zaboravi



Na području Šibenskog kotara, na više mjesta postoje spomenici i spomen - ploče, koji nam govore o junaštvu i podvizima partizanskih jedinica ovih krajeva. Svaka stopa ovog područja, kao i čitave naše zemlje, bila je obilježena borbom protiv okupatora. Premda su ta mjesta i nisu mogla biti obilježena, jasnu sliku i zamah narodnog ustanka možemo predočiti i preko ovih spomenika uz naše ceste i kraj naših sela.

Mjesto, koje prikazuje slika, nalazi se na cesti u blizini čiste male. Tu se 16. veljače 1943. godine odigrao događaj dostojan divljenja. Primorska partizanska četa, u nejednakoj dvosatnoj borbi, potpuno je uništila talijansku oklopnu kolonu sa rukovodstvom štaba. Neprijatelj je bio iznenađen i razbijen u čitavoj svojoj formaciji.

U znak sjećanja na ovaj događaj, organizacija Saveza boraca kotara, podigla je na ovom usamljenom mjestu 1950. godine ovaj mali spomenik. (J. C.)

Usvojen društveni plan i budžet općine za 1961.

(Nastavak sa 1. strane)

ga 6,7 posto, a narodnog dohodka 3,9 posto. Međutim očekuje se povećanje investicionih ulaganja, kako u privredu tako i u objekte društvenog standarda. U prošloj godini je u objekte društvenog standarda bilo investirano svega 577.000.000 dinara, a u ovoj godini predviđene investicije iznose 1.125.000.000 dinara.

Na osnovu svega toga očekuje se daljnji porast proizvodnje, naročito kod svih poduzeća obojene metalurgije, a posebno kod Tvornice elektroda i ferolegura u kojoj se puštaju u probni pogon nove peći ferolegura. U Tvornici aluminija Lozovac predviđa se porast proizvodnje gline i aluminija, što je omogućeno započetim rekonstrukcijama. Do značajnog porasta proizvodnje doći će i u TLM »Boris Kidrič« uslijed boljeg korištenja postojećih kapaciteta pogona elektrolize.

U drvnoj industriji doći će do povećanja proizvodnje za 13,2 posto, uglavnom uslijed nabave opreme za izradu pokućstva. U tvornici »Jadranka« planirana je nabava 60 novih tekstilnih strojeva u vrijednosti od 80.000.000 dinara, koji će biti potpuno automatizirani, što će dovesti do porasta proizvodnje u ovoj grani privrede.

Neznatne investicije i porast proizvodnje predviđaju i poduzeća prehrambene industrije. Nova ulaganja potrebna su naročito kod poduzeća »Krka« čiji pogoni su dotrajali i traže hitnu zamjenu.

U ovoj godini predviđa se porast i na području poljoprivredne proizvodnje i to za 9,3 posto u odnosu na 1959. godinu. Ovdje je naglašeno da pri rješavanju poljoprivrednih zadataka treba polaziti od potreba lokalnog tržišta. U tom pogledu učinjeni su

prvi koraci osnivanjem ekonomije u režiji Poljoprivredne stanice na predjelu Ražine. U stočarstvu je podvučena orijentacija na uzgoj krava sa većom mliječnošću, merinizaciju ovaca i izgradnju konzumne mljekare u Šibeniku.

U cestovnom saobraćaju očekuje se daljnji porast prometa robe i putnika kao i povećanje saobraćajnih kapaciteta. U izgradnju garaže, servisne stanice i nabavku novih putničkih i teretnih automobila Autotransportno poduzeće investirat će ove godine 178 milijuna dinara. Za unapredene željezničkog saobraćaja predviđa se rekonstrukcija pruge Šibenik - Perković, rekonstrukcija željezničke stanice u Šibeniku, za što će se utrošiti oko 120 milijuna dinara.

Kod PTT poduzeća predviđa se dovršenje radova na povećanju kapaciteta automatske telefonske centrale u Šibeniku. Od naročito značajna za privredu Šibenika je izgradnja Jadranske magistrale, dionice kroz Šibenik. U ovoj godini izvode se radovi na dionici Biograd - Šibenik i Marina - Rogoznica - Primošten.

Usvojeni Društveni plan za 1961. godinu predviđa porast prometa u ugostiteljstvu, trgovini i turističkoj privredi. Ovdje je, međutim, naglašeno da razvitak ovih grana privrede zavisi uglavnom o sredstvima privrednih organizacija i o visini vlastitih investicionih fondova. Ovdje se, pored ostalog, nužno nameće potreba povećanja produktivnosti rada, kulturnijeg usluživanja i pojačana briga za stručnu izobrazbu kadrova.

Porast osobne potrošnje i brzi razvitak privrede zahtijevaju i povećanje obujma zanatske djelatnosti a naročito one koja će biti neophodna u uslovima pojačanog saobraćaja izgradnjom Jadranske magistrale.

Ukupni budžetski prihodi općine u 1961. godini iznose 657.549.000 dinara. U odnosu na prošlu godinu rashodi su povećani za 170.049.000 dinara uglavnom zbog povećanih ličnih primanja službenika.

Na ovoj sjednici osnovan je društveni fond za školstvo i određen njegov sastav. Donesena je odluka o obavezno fluorografskom snimanju stanovništva na području općine Šibenik, koje će se izvršiti uskoro na kotaru Šibenik. (T. D.)

ČITAOCI I šibenski list

Fasade na obali

Fasada nove zgrade Narodnog odbora općine Šibenik već je dobila svoj definitivni izgled, dok se ona hotela »Jadran« upravo oblikuje.

Mnogi građani u posljednje vrijeme često razgovaraju o ovim fasadama, čuju se različita mišljenja a i glasovi nezadovoljstva. Smatraju ljudi da su fasade i suviše kričavih boja i da ne odgovaraju ambijentu starog dalmatinskog grada kakav je naš Šibenik. Bar u ovom svom historijskom dijelu.

Ukus je relativna stvar, i što je nekome lijepo ne mora biti i drugome. Ukus je stvar koja i evoluiru, pa ono što se jednom nekome ne sviđa kasnije mu se može sviđati.

Možda se ljudi, kojima boje ovih fasada odudaraju od okoline, nisu još privikli modernijoj arhitekturi. Međutim, interes Šibenčana za dvije tako značajne zgrade sasvim je razumljivo kao što je razumljivo i postojanje suprotnih ukusa i mišljenja.

Smatram, da bi bilo vrlo korisno na stupcima »Šibenskog

Zašto nema niške »Morave«?

To je pitanje koje posljednjih dana upućuju potrošači niške »Morave« prodavačima duhana u Šibeniku. Kako smo iz neslužbenih izvora doznali do pomanjkanja ovih cigareta došlo je zbog veoma niške provizije, koju tvornica u Nišu daje »Duhanu«. Međutim, koliko se pritom vodi računa o potrošačima »Morave«, a njih nije mali broj, doznat ćemo uskoro. Tvornica u Nišu ima riječi!

Zašto ne već sada?

Ulica je ulica i nije nikakvo čudo što je prašnjava. Koliko njome ljudi prođe, koliko vozila proju! Pa, ipak, ne bi oni sada smjela da se pri povjetarcu umota u prašinu, da te zaslijepljuje dok prolaziš. Uzet ćemo za primjer našu najprometniju arteriju - Uliku Borisa Kidriča. Sada kada je otopilo na njoj je

već toliko prašine, da se više puta prolaznik mora zaustavljati, prekriti rukama oči da mu prašina ne zamuti vid. A toga ne bi trebalo biti.

Nije još nastupilo ljeto, znam, kad ono dođe, da će se i ova ulica polijevati. Samo, zar se baš mora čekati ljeto. Mislim da ne bi trebalo. Ustvare, prašine ima kao da je kolovoz. Pa, zašto se ne bi već sada počelo polijevanjem barem ove, a i drugih ulica. Zašto čekati. Ne činimo to samo valjda da nam neki stranac reče kako smo, eto, čisti. Uvjeran sam da ulice ne polijevamo radi toga. Pa, onda, ako je tako, bilo bi vrijeme da i u ovom toplom travnju barem jedan put dnevno voda »sklizne« niz prašnjave i vjetrom uzvitate ulice. Mislimo još i to da o ovome nije bilo potrebno ni pisati. Nadležni su se toga morali i sami sjetiti. T. S.

Loptanje je veliki problem

Prođemo li u bilo koje doba dana kroz naš grad, vidjet ćemo svugdje grupice mladića kako smiju zbog njihovog straha pred jure za loptom. Ispred katedrale, ribarnice, a nekad čak i na Poljani. I ne samo loptanje, nego i nemile scene. Nekome se lopta na odijelu očisti. Nekoga koje ne služe nikom na čast, a u glavu pogodi. Netko je udari, najmanje tim mladićima. Još ne pa ga mladići vrijeđaju. Poneka žena više na njih. Oni neukusno li poduzeti neke mjere, ili pak odgovarajući faktori. I to što novima. Loptom se udara i vrata

Fluorografska akcija u kotaru

Cetvrtog svibnja počinje rad ekipa za fluorografiranje i to najprije u općini Šibenik, a potom i na ostalim dijelovima kotara. Akcija koja je vezana uz rad ekipe smatra se najvećom zdravstvenom akcijom koja je ikada provedena u našim krajevima. Koliki je njezin značaj vidi se iz činjenice da će njome u toku od godine i pol biti obuhvaćeno 120.000 ljudi tj. svi stanovnici našeg kotara stariji od 14 godina. Da bi se tolik broj ljudi mogao mobilizirati potrebna je pomoć i suradnja upravno - političkih organa vlasti i svih društvenih organizacija. Samom akcijom upravlja štab koji se sastoji od predstavnika navedenih ustanova i organizacija, a formira se pri svakoj općini. Osnovni uvjet za rad ekipe je spisak stanovništva i osigurana financijska sredstva.

Što je fluorografija i u čemu je njezin značaj?

Fluorograf je rentgenski aparat velike snage, stacioniran ili montiran u autobus, a u jednom danu može izvršiti oko 700 snimaka pluća i srca. Snimke su malog formata, ali veoma precizne te ih iza završenog snimanja gledamo pod povećanjem. Taj posao vrše neovisno jedan od drugoga dva specijalista fiziologa, pa tamo gdje se mišljenja razilaze, ponovo se zajednički izvrši pregled filma i utvrdi činjenično stanje. Da bi se »pročitale« 700 snimaka potrebno je obično 2 sata. Za taj isti posao bez fluorografa trebalo bi da dva fiziologa rade sa punim radnim vremenom 8 dana (bez udvojenog gledanja!) i da budu pri tom izloženi rentgenskom zračenju. Danas se smatra da je fluorografija jedina metoda izbora za sistematske preglede, jer sve ostale preduge traju, stoje mnogo novaca i previše iscrpljuju zdravstveni kadar. Pored toga snimke su objektivni i trajni dokument koji ostaje uz karton svakoga koji je snimljen i može da korisno posluži pri uporedbi sa kasnijim snimcima.

Iako je fluorografija bila poznata još prije 20 godina ona se tek iza II svjetskog rata proširila u svim tehnički razvijenim zemljama. U Jugoslaviji postoji redovno snimanje studenata i vojnih obveznika, a u NR Hrvatskoj izvršeno je do danas fluorografiranje stanovništva kotareva Zagreb, Pula, Split i Varaždin. Značaj fluorografske akcije je ogroman. Poznato je da veliki broj bolesti ne izazivlje u svom početku nikakve tegobe. Tek kada se bolest jače proširi postajemo svjesni da s nama nešto nije u redu i tražimo liječničku pomoć. Tu nas čeka ono toliko često pitanje: »Gdje ste dosad bili, pa vi ste već duže vremena bolesni«. Ovo naročito važi za one bolesti koje fluorografijom možemo otkriti u svom početku, a čije kasno otkrivanje ima za posljedicu dugotrajno liječenje i sve one nevolje koje ono uvjetuje. To su u prvom redu tuberkuloza i rak pluća, a u drugom brojna oboljenja dišnih organa kao na pr. ehinokok, plućna simonja i neka srčana oboljenja vezana za promjenu njegovog oblika. Mi možemo, prema tome, metodom fluorografiranja imati u najkraće vrijeme jasan uvid u zdravstveno stanje našeg stanovništva u pogledu plućnih i nekih srčanih oboljenja. Svaki građanin, kome se pronade da je bolestan, bit će upozoren da se počne liječiti.

U gradu Šibeniku započet će akcija najprije u ustanovama, a potom će obuhvatiti i ostale građane starije od 14 godina. Svima onima koji nisu u radnom odnosu bit će uručeni poseban pozivi, na kojima će biti naznačen dan, sat i mjesto gdje se vrši

Dogovor sanitarnih inspektora

U Šibeniku je održan sastanak sanitarnih inspektora Splita i Šibenika. Sastanku su također prisustvovali sanitarni inspektor NR Hrvatske, a i predsjednik odsjeka za komunalnu higijenu Centralnog higijenskog zavoda Hrvatske. Pored nekih drugih pitanja o kojima je razgovarano, na ovom skupu je određeno sanitarna zaštitna zona oko crpne stanice Gradskog vodovoda na Krki. Postignuta je također suglasnost kako da se riješi pitanje ispsuta kanalizacije u more, koje je do sada zadržavalo dosta glavobolje šibenskim sanitarcima, budući da su ovi izlazili bili stalna prijetnja i izvor mogućnosti širenja zaraznih oboljenja.

snimanje. Naročito je važno da se pregledaju starije osobe, jer su kod njih tegobe uslijed nekih bolesti, a naročito tuberkuloze slabije izražene i mogu, ako se radi o tuberkulozi, zaraziti svoje ukućane, a posebno djecu.

Pored spomenutih poziva, održat će se u općinama brojna predavanja, dijeliti će se razni propagandni listići, a društvene organizacije će nastojati da preko aktivista osiguraju što bolji uspjeh ove zdravstvene akcije. -of

Razgovor s tajnikom Osnovnog saveza poljoprivrednih zadruga

Veliki politički značaj izbora za zadružne savjete

Ovo su po redu drugi izbori za organe upravljanja u zadrugama. Prvi su održani 1958. godine. Kao mladi organi društvenog upravljanja - zadružni savjeti i upravni odbori u zadrugama pokazali su u ovom periodu, da se može i kod zadruga razvijati društveno i radničko samoupravljanje i baš putem tih organa najefikasnije rješavati sva pitanja iz problematike rada zadruga.

Izbori na našem kotaru za sve zadruge održavaju se 23. IV ove godine. Da bi naše čitaoce upoznali s dosadašnjim pripremanjima za izbore, zamolili smo drugu Dragutina Jelušića, tajnika Osnovnog saveza poljoprivrednih zadruga našeg kotara, da nam odgovori na nekoliko pitanja.

Što je učinjeno na izbornim pripremanjima?

Izbori za nove organe društvenog upravljanja u zadrugama na našem kotaru održavaju se dana 23. aprila ove godine. Ti izbori po svome političkom i društvenom značaju ne zaostaju od izbora za organe vlasti. Upravo na ovim izborima najviše se manifestira privrženost zadrugara za politiku socijalističkog preobražaja sela, koju treba da provode zadruge na našem kotaru. Izborne pripreme provedene su tako da se vidi i shvati politički i društveni značaj izbora. Na tome su angažirani svi društveni i politički faktori naše kotara. Tako je već Osnovni savez u sporazumu sa Kotarskim komitetom SK i Kotarskim odborom Socijalističkog saveza održao prošireni plenum na kojemu su protumačene sve mjere i principi po kojima treba da se odvija izborna kampanja. Bitno je naglasiti, da su učinjene i sve organizacione pripreme. Tako je formirana kotarska koordinaciona komisija, a isto tako formirane su slične

komisije pri općinskim odborima SSRN. Ove komisije usklađuju sve mjere potrebno da se dan izbora dočeka tako da svaki naš zadrugar bude upoznat sa značajem samih izbora. Prema našem mišljenju, angažiranje društveno - političkih faktora od prvorazrednog značaja je upravo u tome - jer se time želi dati politički i društveni pečat ovim izborima.

Što je karakteristično za izborne konferencije?

U svim zadružnim organizacijama održane su izborne konferencije, koje su dosta masovno posjećene od članova zadruga. Tom prilikom došla je do izražaja želja zadrugara da se upoznaju sa stanjem zdruge i dosadašnjim radom organa upravljanja. Bilo je lijepih primjera aktivnog učešća u raspravljanju o stanju zadruga. Tako je na izbornoj konferenciji u Zatonu prisustvovalo preko 250 ljudi. Dakle, čitavo mjesto. To je bio u stvari politički zbor sela. U predlaganju kandidata i ovdje u Zatonu i u ostalim mjestima došla je do izražaja želja, da u

te organe zaista budu najbolji, najaktivniji i najsposobniji ljudi. Za razliku od ranije, na ovim izbornim konferencijama zapaženo je učešće omladine i žena. Logična posljedica njihove aktivnosti je i predlaganje delegata iz redova omladine i žena na kandidatske liste za izbore u zadružni savjet zadruga. A to je vrlo važno. U nove zadružne savjete i upravne odbore treba da bude što više omladine i žena.

Novi propisi traže da u zadružni savjet treba da bude iz redova kolektiva preko 50 posto. Što to donosi novo u organe upravljanja?

Mi smo i dosad imali uključene ljude iz redova kolektiva u organe upravljanja zadrugom. Ali, taj broj bio je odveć malen, u nekim zadrugama beznačajan, tako da je apsolutna većina u savjetima bila iz redova zadrugara. To je imalo za posljedicu, da se u nekim slučajevima, upravo zahvaljujući takovoj strukturi zadružnih savjeta, zapostavljao interes kolektiva i zadruga. Zbog toga je i dolazilo do unošenja u zadružni sitnoseljačkih shvaćanja i interesa. Naravno, da se u takvom slučaju čovjek koji radi u zadrugi osjećao zapostavljen, da je pravio razliku između sebe i onoga u drugim poduzećima. Jer, dok ovaj koji radi u tvornici, ima svoj radnički savjet, kod zadruga upravlja netko tko je van nje, njegovog interesa i njegove predavanja je bilo dobro posjećeno. (J. M.)

ALKOHOL UZROČNIK SAOBRACAJNIH NEZGODA

U nedjelju je u dvorani kina »Sloboda« održano predavanje vozačima motornih vozila na temu »Alkohol, uzročnik saobraćajnih nezgoda«. Ovo predavanje organizirao je Zdravstveni centar Šibenik i udruženje vozača motornih vozila Šibenik u okviru »Tjedna zdravlja«. Predavanje je održao Rismondo Đorđe koji je prisutnim vozačima iznio detalje kako i na koji način alkohol utječe na smanjenje sposobnosti u upravljanju motornim vozilima, koja količina alkohola u krvi smatra se opasnom za ljudski organizam i tome slično. Predavanje je bilo dobro posjećeno. (J. M.)

KOMEMORACIJA KRSTI LJUBIČIĆU

Povodom 24-godišnjice smrti Krste Ljubičića, studenta, revolucionara, koga su klerofašisti ubili u dvorištu studentskog doma u Zagrebu 14. aprila 1937. godine, u Kninu je održana komemoracija u prisustvu brojnih građana i omladine.

U govorima Tode Seše i studenta Milana Popovića evocirani su događaji o političkom djelovanju naprednih studenata Zagrebačkog sveučilišta, kojima je pripadao i Krste Ljubičić, student prava četvrte godine. U tom predratnom periodu proustaški i profašistički elementi služili su se terorističkim metodama, a jedno od takvih njihovih gnusnijih zločina bilo je i podlo ubojstvo studenta - komuniste Ljubičića, poznatog borca za demokratske slobode.

Nakon što su građani Knina mirnim šutnje odali počast svome sugrađaninu i prvom žrtvi fašističkog terora, uz zvuke posmičnog marša iz dvorane Doma JNA, gdje se komemoracija održavala, izmijetli su vijenci, među kojima Općinskog komiteta SK, Općinskog odbora Saveza boraca, te vijenci studenata Zagrebačkog sveučilišta i zavijačnog kluba kninskih studenata koji nosi Krstino ime. Vijence su delegacije društveno-političkih organizacija položile na Krstin grob.

Povodom obljetnice Krstine smrti, zavijačni klub kninskih studenata, potpomognut od sveučilišnog odbora u Zagrebu, organizirao je u gradskoj čitaonici prigodnu spomen - izložbu slika i dokumenata o životu i radu Krste Ljubičića, koju je posjetilo velik broj građana. (m)

Proslava dana željezničara

Članovi kolektiva ŽTP-a i željezničari kninskog zajednog s građanima Knina, proslavili su Dan željezničara. U Domu JNA održana je 14. o. mj. svečana akademija na kojoj je ing. Milan Jakšić pročitao prigodni referat. Iste večeri su članovi Narodnog kazališta, u čast Dana željezničara, izveli "Nikoletinu Bursaća" B. Čopića. Slijedećeg dana kninski željezničari organizirali su u hotelu "Dinara" uspješnu društvenu zabavu sa lutrijom i plesom. (m)

Prva sjednica radničkog savjeta ŽTP-a

U prisustvu Franje Čuljka, direktora Zajednice transportnih poduzeća u Zagrebu i Mirka Sinobada, predsjednika NO općine Knin, te drugih gostiju, izvršeno je konstituiranje prvog radničkog savjeta Željezničkog transportnog poduzeća u Kninu, koji broji 35 članova.

Za predsjednika radničkog savjeta izabran je Marko Filipčić, član Kolske radionice u Splitu, a za zamjenika Jovo Klent, nadzornik lokomotiva stanice Gračac.

Također je izabrano osam članova u upravni odbor ŽTP-a i to: Petojević Petar - Knin, Milan Skundić - Split, Rudolf Krvavica - Knin, Franjo Zorda - Split, Stevo Danur - Knin, Stojan Samojlov - Ogulin, Paško Ljubičić - Šibenik i Rade Vuković - Knin. Deveti član upravnog odbora po dužnosti je ing. Ilija Mirković, direktor poduzeća.

Četiri predstavnika ŽTP-a izabrano je zatim u upravni odbor zajednica transportnih poduzeća - Zagreb i to: ing. Ilija Mirković, Asim Tihčić, Mijo Buljan i Spiro Čaktaš.

Za skupštinu JZ u Beogradu izabrani su: ing. Boško Viličić, Nikola Spirelja, ing. Jovo Jakšić i Dušan Jelićna.

Osnovane su i stalne komisije organa upravljanja poduzeća i to Komisija za zasnivanje i otkaz radnih odnosa. Komisija za molbe i žalbe. Komisija za određivanje poslova na kojima je zabranjen rad ženama. Zatim je izabrana Disciplinska komisija i Disciplinski sud poduzeća.

Na prvoj sjednici radničkog ŽTP od osnivanja do danas, a ković, podnio je izvještaj o radu ŽTP od osnivanja do danas, a zatim podvukao naredne zadatke poduzeća. (M)

Sa skupštine Općinskog sindikalnog vijeća Knin NEZNATAN BROJ ŽENA U RADNIČKIM SAVJETIMA

Delegati 37 sindikalnih podružnica, koje imaju 4720 članova razmotrili su na godišnjoj skupštini Općinskog sindikalnog vijeća u Kninu, najaktuelnija pitanja svoje organizacije. Osim toga raspravljalo se o privredi, radničkom i društvenom upravljanju, obrazovanju radnika i o mnogim drugim pitanjima kojima su od važnosti za radne ljude na ovoj komuni.

U izvještajnom periodu prestankom rada građevinskih poduzeća "Tempo", "V. Gortan" i "ZGP", rasformirane su tri podružnice, ali je došlo i do osnivanja novih kao kod poduzeća "Krka", "Vrelo" i ZTP.

Zanimljivi su podaci o učešću i radu članova sindikata u organima samoupravljanja. Naglašeno je, da se njihov rad sve više poboljšava i da se stiču sve dragocijenija iskustva u čemu se ističu ljudi iz neposredne proizvodnje.

Sada u privrednim organizacijama ima ukupno 411 članova radničkih savjeta i upravnih odbora, odnosno 18 radničkih savjeta i jedan pogonski. Za proteklih pet godina kroz ove organe upravljanja prošlo je oko 64% svih uposlenih radnika i službenika. Ali u radničkim savjetima malo je žena svega 5%, dok je omladina zastupljena sa 31% u odnosu na ukupni broj članova radničkih savjeta.

Na skupštini je između ostalog istaknuto, da je nacionalni dohodak, na području kninske komune, u prošloj godini porastao gotovo za 19%, što je rezultat racionalnijeg iskorištavanja sredstava za proizvodnju, veće produktivnosti rada i ekonomičnijeg poslovanja privrednih organizacija. U tome prednjači Tvornica vijaka, koja je prva na ovom području uvela stimulativne oblike nagrađivanja. Za njom su slijedile i neke druge privredne organizacije kao trgovačka poduzeća "Jadran", "Jedinstvo", knjižara "Omladina",

OSUĐEN VARALICA

30-godišnji pomorac Muratagić Semen pok. Imrahima iz Banjaluke, izvršio je u Šibeniku ženičbenu prijevaru. Upoznao se sa K. S. i predstavio joj se da je zapovjednik m/b "Hrvatska". U poznajući se malo bolje obećao joj je ženidbu. Zatražio je da mu preda sav novac i dragocijenosti, napomenuvši da je to kod nje sigurnije. Kada mu je predala 45 tisuća dinara, zlatni prsten i ručni sat, pozvao ju je da ode s njim u Split. Dok se nalazila u frizerskom salonu, Semen je pobjegao za Makarsku, gdje je prevario dva nezaposlena pomorca.

Kotarski sud u Šibeniku osudio ga je na godinu zatvora. (JP)

PAO SA MOSTA I POGINUO

51-godišnji željeznički službenik Josip Vila pok. Pavla iz Potkonja kod Knina, otac četvero djece. Prelazeći most u blizini Potkonja, pokliznuo se i pao. Zadobio je prijelom lijeve ruke i kičme. Unesrećeni je prevežen na kiruški odjel kninske bolnice, ali je istog dana podlegao ranama. (JP)

UHVATILI DVIJE VIDRE

Sime Gulin i Mate Bukić, obojica iz Lozovca, uhvatili su nedavno kod slapova Krke dvije vidre. Prvome je uspjelo da je uhvati udicom "blinker", dok je drugi uhvatio rukom živu vidru. Mate Bukić je također prije nekoliko dana ulovio šarana teškog 20 kilograma. Ulov je izvršio udicom "blinker" na slapovima Krke.

»ŠIBENSKI LIST«
organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Šibenik
Uredništvo: Šibenik - Ulica Jelke Bučić 5 - Tel. br. 5-62
Direktor: Marko Jurković
Glavni i odgovorni urednik: NIKOLA BEGO
Uređuje redakcijski kolegij
Tekući račun: Komunalna banka Šibenik broj 435-70-1.7
Rukopisi se ne vraćaju
Pretplata za tri mjeseca 130, za pola godine 280, a jednu godinu 520 Din
Tisak: »Stampa« - Šibenik

Obrtnička zadruga i neke prodavaonice koje posluju samostalno. Primjenom novog načina nagrađivanja promet se povećao za 36,3%, a kod Tvornice vijaka proizvodnost rada se povećala za oko 26%.

Pitanje društvene prehrane još nije najbolje riješeno, postoji šest objekata društvene prehrane kod građevinskih poduzeća "Dinara", "Like", "Izgradnje", zatim kod Tvornice vijaka, Ciglane u Strmici i kod Željeznice. Po mišljenju diskutanta, pitanje bolje organizacije, kvalitete i jeftinije društvene prehrane ostaje važan zadatak sindikalnih organizacija, kolektiva i ostalih faktora u komuni.

Problem prevoza radnika i službenika koji vlakovima dolaze


na posao, a tih ima oko 650, uz neodgovarajuće vrijeme dolaska ili povratka kućama sad je još otežano povećanjem tarifa na željeznici

Iako se u Kninu dosta gradi, ipak stambeno pitanje radnika još je akutno, a što se vidi iz 280 neriješenih molbi za dodjelu stanova.

Predma Radničko sveučilište organizacijom raznih kurseva i seminara omogućava radnim ljudima sticanje općeg, stručnog i ekonomskog obrazovanja, ipak će u budućem radu sindikalnih organizacija težište rada biti usmjereno na još veću brigu za osposobljavanje i stručno uzdizanje proizvođača, a pogotovo onih, koji se sada nalaze u organima upravljanja.

Naročitu pažnju godišnja skupština Općinskog sindikalnog vijeća obratila je ulozi i mjestu sindikata u objašnjavanju i primjeni novih privrednih mjera, te provođenju unutarnje ras-
(AM)

Otvorena zdravstvena stanica u Oklaju



Nedavno je u Oklaju na svečan način otvorena zdravstvena stanica. Bilo je svakojakih teškoća za vrijeme gradnje, ali, najviše onih financijske prirode. Neobičnom upornošću i entuzijazmom predsjednika NO općine i liječnika, uz razumijevanje Zavoda za socijalno osiguranje i poduzeća (naročito Boksitnih rudnika), objekat je dovršen. Gradio se više od 2 godine. Sve teškoće su razumljive ako se ima u vidu da je učinjen jedan neobično lijep i velik zdravstveni objekt. Liječnici kažu da je funkcionalno vrlo dobro riješen i to na suvremen način. Osim ambulana opće prakse, tu je antituberkulozni dispanzer, dječji dispanzer, savjetovništvo za majku i dijete, uredske prostorije i dva stana.

Nagrađeni željezničari

Povodom Dana željezničara kolektiv ŽTP-a u Kninu na svečani način podijelio je novčane nagrade Marku Simcu, deseteru pruge i osmorici njegovih drugova pružnih radnika, koji su 26. januara spriječili željezničku nesreću brzog vlaka broj 1302 u usjeku kod Labina kad se na prugu sručilo mnogo odronjenog materijala.

Tog jutra Simac i njegovi drugovi radili su na opravku pruge.

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U VODICAMA

U Vodicama je došlo do teške saobraćajne nesreće, u kojoj je smrtno stradao 56-godišnji Sladoljev Vicko Markov iz Vodica. Dok je vozio bačvu vode zaprežnim kolima, konj se poplašio i zbog velike brzine unesrećeni je ispao iz zaprežnih kola. Malo zatim bačva u kojoj je bilo 700 litara vode prignječila ga je. (JP)

OMLADINA GORNJEG DANILA DAJE PRIREDBE

Članovi dramske sekcije Narodne omladine Gornjeg Danila gostovali su nedavno u Kraljicama gdje su izveli priredbu sa raznovrsnim programom. Nakon priredbe održana je zabava. Predviđena su gostovanja u Perkovcu, Danilu Birnju i još nekim mjestima. (J.V.)

UČENICI EKONOMSKE ŠKOLE POSJETILI ZATON

U povodu 20-godišnjice ustanika naroda Jugoslavije, učenici Ekonomske škole u Šibeniku posjetili su nedavno ustaničko mjesto Zaton. O revolucionarnoj prošlosti Zatonu daciama je govorio drug Nikola Živković, dok je drug Vlade Živković iznio uspjehe mještanu u posljednjoj izgradnji. (JG)

NARODNA BANKA FNRJ - FILIJALA ŠIBENIK

OBAVIJEST

Dana 22. o. m. provodi se reorganizacija bankarskog aparata na našem području time što se sva sredstva korisnika društvene imovine prenose s Komunalne banke i Zadrugne banke i štedionice Šibenik na Filijalu Narodne banke Šibenik, a svi krediti, vođeni kod Narodne banke i Zadrugne štedionice Šibenik na Komunalne banke. Zadrugna štedionica Šibenik ukida se. U Drnišu i Kninu osnivaju se i nove organizacione jedinice Narodne banke.

Obavještavamo ovim vlasnike uloga na štednju kod Narodne banke, da Narodna banka neće u buduću vršiti štednu službu i da se njihovi uložni prenosi na Komunalnu banku Šibenik, gdje će biti tretirani kao i kod Narodne banke. Jamstvo Federacije po ulozima na štednju je nepromjenljivo tj. ono i dalje ostaje na snazi.

Na dan 24. i 25. o. m. neće se saobraćati sa komitentima.

UPRAVNI ODBOR »RIVIJERE« KOMUNALNE
USTANOVE ZA TURIZAM I HORTIKULTURU ŠIBENIK

raspisuje Natječaj

za vođenje ugostiteljske radnje na gradskom kupalištu »Jadrij« u sezoni 1961. godine.

Za sve informacije, kao i uslove vođenja radnje obratite se upravi »Rivijere«.

Rok natječaja do 5. maja 1961. godine.

Uprava

KOMISIJA ZA ZASNIVANJE I OTKAZIVANJE RADNOG
ODNOSA PODUZEĆA ZA IZVOZ DRVETA »S I P A D«
SAMOSTALNI POGON ŠIBENIK

raspisuje

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto

1. SEFA ODRŽAVANJA

Uvjeti: Mašinski tehničar sa 1 godinom prakse, visokokvalificirani radnik sa 3 godine prakse ili kvalificirani radnik sa 5 godina prakse.

Plaća po Tarifnom pravilniku, odnosno po Pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka.

Rok natječaja 15 dana po objavljenju, odnosno do 5. V 1961. godine.

NATJEČAJNA KOMISIJA ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE
RADNIKA ŠIBENIK

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slijedećih radnih mjesta:

1. REFERENTA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, PREKVALIFIKACIJU I ZAPOSŁJAVANJE INVALLIDNIH OSOBA

2. REFERENTA ZA ANALIZE I STATISTIKU

3. REFERENTA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOSŁJAVANJE OMLADINE

Uvjeti: za sva radna mjesta najniže zvanje referenta III vrste.

Molbe s opširnog biografijom dostaviti natječajnoj komisiji Zavoda za zapošljavanje radnika.

Rok natječaja do 10. maja 1961. godine.

SLOBODNA PLOVIDBA ŠIBENIK

raspisuje

Natječaj

za popunjenje upražnjenih radnih mjesta u Upravi poduzeća i to:

1. SEFA DEVIZNOG ODJELA

Uslovi: viša stručna sprema i najmanje 3 godine prakse na deviznim poslovima, ili srednja stručna sprema sa 6 godina prakse na deviznim poslovima.

2. SEFA POGONSKOG KNJIGOVODSTVA

Uslovi: viša stručna sprema i 3 god. prakse u knjigovodstvu, ili srednja stručna sprema i 6 god. prakse u knjigovodstvu.

3. SEFA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA

Uslovi: srednja stručna sprema i 5 godina prakse na poslovima materijalnog knjigovodstva.

4. SEFA PLATNOG UREDA

Uslovi: srednja stručna sprema i 5 god. prakse na sličnim poslovima.

Rok natječaja do popune radnih mjesta. Plaće po tarifnom pravilniku.

TVORNICA LAKIH METALA »BORIS KIDRIĆ« - ŠIBENIK

NUDI NA PRODAJU

valjaoničke uredaje i dijelove iz reparacije sa mašinskim i elektro priborom

Za poblize informacije obratiti se pismeno ili telefonom na Upravu broj 417, 426, 971, 972, 973.

OBAVIJEST

O POVLASTICAMA ZA KORISĆENJE GODIŠNJEG ODMORA

Obavještavaju se privredne i društvene organizacije, nadležna i ustanove, da prema utputstvima od nadležnih željezničkih organa, mogu vršiti godišnja trebovanja povlastica za korišćenje godišnjeg odmora na željezničkoj stanici Šibenik na uobičajeni način kao i u prošloj godini. U tom smislu se već u toku ovog mjeseca mogu vršiti trebovanja za čitavu godinu, dok pojedinačna trebovanja će se dozvoljavati samo do kraja ovog mjeseca, a dalje samo jednom mjesečno i to samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima.

Detaljne informacije mogu se dobiti lično ili putem telefona 6-44.

ZELJEZNIČKA STANICA ŠIBENIK

kultura - prosvjeta - kultura - prosvjeta - kultura

Historijski spomenici



Razvitak trgovine i obrta u našim krajevima zahtijevali su i uspostavljanje stanih garancija od strane javnih vlasti. Jedna od njih odnosila se i na utvrđivanje što jedinstvenih mjera za težinu, dužinu, površinu i sl.

Prema odredbi šibenskog statuta (Liber reformationum-114) od godine 1402., su trgovci morali načiniti u svom dućanu dužinsku mjeru »lakat« i to tačno prema uzorku mjere urezane u kamenu, koja se i danas može vidjeti na uglu Ulice 21. kolovoza 1941., nedaleko kavane »Medulić« (na slici).

Ova mjera postavljena je na to mjesto u početku XV vijeka, a prikazuje mletački i šibenski lakat. U vrhu kamene ploče stoji oštećen natpis: braco vinician, a odnosi se na mjeru na lijevoj strani kamena. Niže ispod usječanog križa stoji natpis: braco sibirica, a odnosi se na desnu stranu mjere. Tekstovi su pisani jezikom, koji je mješavina san skraćenicama i sa nekim izostavljenim slovima.

Križ između napisu bio je kao jedna garancija javne vlasti, poput službenog pečata. To je vjerojatno imalo značiti, da je mjera bila zaštićena zakonom. Bile su predviđene visoke i stroge sankcije za one, koji se ne bi pridržavali uzorka ove mjere. Znači, da su se falsifikatori strogo kažnjavali.

Sporno je pitanje kako su se dijelile ove dužinske mjere. U nekim izvorima stoji, da se lakat nije dijelio na manje mjere, već da su samo postojale 1/3, 1/6 . . . sve do 1/32 dijela lakta.

Međutim, vjerojatnije je da se ova mjera dijelila na manje jedinice pedlje i palce, ali ni to nije sigurno.

Decimalni sistem dužinskih mjera pojavio se kod nas tek sredinom XI vijeka, pa je tada zamijenio sve poznate mjere, koje su stoljećima bile u upotrebi.

J. Celar

Doživljeno i iskreno

(Uz Zbornik radova I c raz. Učiteljske škole)

Nije nam namjera da ulazimo u neko teoretsko razglabanje o vrijednosti pojedinih radova »Zbornika I c raz. Učiteljske škole u Šibeniku. Na čistu smisao time da u gotovo svim ovim objavljenim radovima nema pjesme ili praznog priloga koji bi se mogao nazvati već gotovim ostvarenjem. Nema toga, ali u svim ovim, da ih nazovemo literarnim pokušajima, ima puno nečeg drugog što je možda i važnije i značajnije, a to je: doživljenost i iskrenost.

Teme za svoje radove učenicima nalaziti u pokraj sebe, u životu kojeg sada žive, ili ono što je bilo nekad — u njihovim dragim i sada možda i dalekim selima, ali selima koja intenzivno žive u njima. Ima u svim tim recima puno topline, ima neke tihe sjete, nekog dragog sjećanja, koje ne umire, već, dapače, raste i buja. Čitajući pojedine pjesme nismo dobili dojam da je niti jedan od ovih mladih pjesnika pokušao svoje osjećaje

ukalupiti nekim šablonom, koji bi egzistirao sam radi sebe, nema toga ni trunke, sve je nepatvoreno i mladenački iskreno. I vjerujemo, da se neće pogriješiti kada se reče, da je upravo u ovoj konstataciji i najveća vrijednost radova budućih učitelja.

O čemu učenici pišu, koje su ih teme zanijele? Mnogo ih ima, previše bi prostora oduzelo kad bi ih nastojali sve nabrojiti. No, ipak navest ćemo samo nekoliko naziva pjesama: Moje selo, Jesen, Sjećanje na roditelje, Ne bojim se, Majka, Proljeće . . .

Već smo rekli, da u ovom zborniku nema pjesama koje bi se mogle nazvati cjelovitim ostvarenjem. Nema toga, ali ima lijep broj stihova koji zvuče kao ohrabrenje, kao najava da bi se uz jedan intenzivniji rad i praćenje najboljih ostvarenja naše poezije i uopće lijepe književnosti moglo dati (uvjereni smo i da hoće) više nego što se to sada pokazalo.

Na kraju nam preostaje još da pohvalimo inicijativu samih đaka i profesora da se na lijep i prikladan način iznese ova ostvarenja koja su popraćena sasvim dopadljivim ilustracijama đaka.

Redakciju ovog Zbornika sačinjavaju: Vesna Dujčić, Melina i Nevena Perić i Zdravka Karaga.

M. Orlović

Gostovanje Narodnog pozorišta iz Titograda

„Tvrđ je orah voćka čudnovata...“

film

Kapo

Zaista, riječi koje bi se mogle sada nikome nije uspio. S toga primjeniti na izvedbu »Gorskog aspekta vrijedna je pohvale mladijenca« kojeg su prošlog petka na sceni šibenskog kazališta prikazali Titogradani.

Nikola Vavić, za kojega se u bližoj budućnosti može očekivati podršku uvelike velikog ansambla dramatičara, adaptacija, koju su nam prikazali gosti iz Titograda, djelovala je zamorno. Očito je trebalo pri tome još nešto učiniti

U osnovna ideja adaptora da ovo »historičesko sobitje« dade kao recitaciju, opravdano je. Tim putem se Njegoševa riječ i misao može najneposrednije približiti suvremenom slušaču. Međutim, adaptacija, koju su nam prikazali gosti iz Titograda, djelovala je zamorno. Očito je trebalo pri tome još nešto učiniti

(ili učiniti nešto drugo) da bi se djelo napisano pred više od sto godina približilo današnjoj publici.

Adaptoru je odmogao i redatelj, isti Nikola Vavić. Jednoličnost koju je dozvolio (ili proveo) u recitaciji još je više pritiskala gledaoca i naglašavala nepokretnost na sceni. A recitacija, je mislimo, nasuprot štatičnosti igre, u onakvoj koncepciji, trebala unižiti život na pozornici i time zadržati Njegoša u današnjem teatru.

Nepovoljnim dojmovima s ove izvedbe pridružili bismo i one o izvođačima - recitatorima. Tekst kao da nije dovoljno doživljen. U interpretaciji nismo uspjeli osjetiti ljepotu crnogorskog govora, koja na Njegoševim tekstovima može da se ostvari do krajnjih granica. Posebno ukazujemo na zborove koji su, sigurno, bili slabija tačka priredbe.

Koncepcija ove adaptacije ne trpi scensku dekoraciju. Stoga je scenograf, opet Nikola Vavić (kod ovakvih adaptacija je normalno da adaptor bude i redatelj i scenograf), riješio scenu samo s praktikalima. Međutim, projekcije koje su ilustrirale događaje i misli, više su smetale nego koristile, čemu je doprinijela i njihova likovna obrada (A. Verbicki).

Ove napomene ne umanjuju napore adaptora i titogradskog Narodnog pozorišta, koji su uložili mnogo truda i dobre volje da povodom stogodišnjice nacionalnih kazališta u Jugoslaviji dadu čestit prilog kojim se pomaže da se naša suvremena kazališta i kazališni ljudi okrenu k problemu — Njegoš na našoj sceni danas.

Ovom adaptacijom njihove pretenzije, kako sami kažu, nisu išle dalje. U toj skromnosti i jest njihov uspjeh.

Publika, koja je do posljednjeg mjesta ispunila gledalište, duboko poštujući velikog klasika jugoslavenske književnosti, toplo i srdačno pozdravila je goste.

Mi-Ro

KONCERT RIE OKAMURA



Susret s mladom i talentiranom pijanisticom iz dalekog Japana bit će osebujan muzički doživljaj za naše građane. Na svojoj turneji po Jugoslaviji Rie Okamura posjetit će i naš grad, u četvrtak, 27. travnja. Tom prilikom gošća iz »zemlje izlazećeg sunca« održat će solistički koncert u dvorani Narodnog kazališta, koje je u nastojanju da se šibencanima omogući slušanje kvalitetnih muzičkih umjetnika, i ugovorilo ovo gostovanje.

Rie Okamura završila je muzičke studije u rodnom Tokiju, a postdiplomsko obrazovanje stekla je u majstorskoj klasi profesora Roloffa u Berlinu. Pijanistica je - unatoč svojoj mladosti - tek su joj 22 godine, stekla vrijedna i značajna priznanja još kao đak i student u svojoj postojbini, a kasnije u Americi i Evropi. Zbog toga je sasvim razumljiv interes koji u našem gradu vlada za predstojeće gostovanje Rie Okamura.

Program njenog koncerta obuhvaća i djela Bacha, Beethove- na, Debussyja, Liszta, Granadosa, Massia i Chopina.

Sjednica Savjeta za prosvjetu NO kotara Okolo 2 milijarde dinara za potrebe školstva

Na sjednici Savjeta za prosvjetu NO-a šibenskog kotara, koja je održana prošlog dana, između ostalog razgovaralo se i o petogodišnjem planu razvika školstva na području našeg kotara. Planom se predviđaju ulaganja od gotovo 2 milijarde dinara. Pored nastavljavanja radova na već započetim školskim zgradama, dio ovih sredstava iskoristit će se i za adaptaciju i preuređenje postojećih, kao i za gradnju novih škola. Pored toga osigurat će se i izvjestan broj stanova za prosvjetne radnike. Ova pozamašna sredstva smotit će se iz lokalnih izvora, no oče-

kuje se i pomoć republičkih orjuna, zapravo fondova u koje sve komune doprinose ne tako mala sredstva. Uz to, sasvim je sigurno da će, kao i do sada, sami mještani dobrovoljnim radom pripomoći da se podignu pojedini objekti u njihovom mjestu. Ta su očekivanja sasvim realna, jer su se i do sada u tom vidu davali veliki doprinosi.

Članovi Savjeta za prosvjetu raspravljali su također i o pripremama za početak rada Pedagoške akademije, koja će svoje prve studente primiti ove jeseni. S tim u vezi usvojen je prijedlog da se na Pedagoškoj akademiji u našem gradu u prvoj godini rada osnuju četiri studijske grupe, i to na odsjeku za više razrede. Ako bude dovoljan broj kandidata, otvorit će se i odsjek za niže razrede. Prema tome u novoj školskoj godini sigurno će početi rad grupa za hrvatsko-srpski i povijest ili zemljopis, za povijest i zemljopis, za matematiku i fiziku, te grupe za fizički odgoj. No, na tom se neće stati već se planira, da se u toku druge godine studija, zapravo na drugoj godini rada Akademije, otvori i grupa za strane jezike, po svoj prilici za ruski i engleski. U vezi s tim Savjet je imenovao komisiju za raspisivanje natječaja za profesore i ostalo pomoćno osoblje Pedagoške akademije.

Na ovoj sjednici imenovana je komisija za ocjenjivanje prosvjetnih radnika, u zavodu za školstvo data je suglasnost za prijem u službu jednog pedagoga u Zavodu za školstvo, zatim je drug Mirko Knežević izabran za člana republičkog Savjeta za prosvjetu, a određen je i maksimalan broj honorarnih sati koje u toku mjeseca može imati jedan nastavnik.

Gostovanje šibenskog kazališta u Drnišu

Članovi drame Narodnog kazališta iz Šibenika na svojoj stalnoj sceni u Drnišu, izveli su prošlog utorka kao svoju drugu predstavu komediju u tri čina Pitera Ustinova »Romanov i Julija« i ponovo oduševili brojnu publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila veliku dvoranu DTO »Partizan«.

Uspjehu komedije pridonijeli su njemu intepretatori, ali su pored starih znanaca drniške publike: Josipa Vikarija, Ante Balina i Krešimira Zorića, te večeri simpatije gledalaca bile na strani Jelice i Đorđa Jovanovića, Alberta Druttera i Borivoja Glazera, koji su tumačili uloge Julije, Igora Romanova, generala i špijuna.

Komad se odvijao u funkcionalnom dekoru Aleksandra Ognjanovića, a uz scensku muziku Veljka Marića.

Kulturna panorama

NARODNO KAZALIŠTE KONKURIRA ZA PRVOMAJSKU NAGRADU

Prošlih dana boravila je u našem gradu komisija za dodjeljivanje nagrada u već tradicionalnom natjecanju kazališta na području Hrvatske. Šibensko Narodno kazalište prijavilo je ove godine za ovo takmičenje dramu Arseno Diklića »Pozdrav Šerifu« (Na zelenoj rijeci čun), koju je kao gost postavio Aleksandar Ognjanović. Iako se rezultati još ne znaju, mogu se očekivati povoljne vijesti. Na dosadašnjim natjecanjima za ovu veliku nagradu glumci iz našeg grada poznjeli su zapaženim uspjeha.

UČENICI ZA UČENIKE

Prije nekoliko dana dramska grupa Ekonomske škole u Šibeniku izvela je za svoje školske drugove dramatičnu djela starog hrvatskog spisatelja Luke Botića »Bijedna Mara«. Kako smo obaviješteni, ova dramska grupa davat će taj komad i u nekim mjestima šibenskog kotara.

U realizaciji ovog vrijednog djela naše stare literature učestvuje više od dvadeset učenica i učenika.

UPRAVITELJI ŠKOLA NA SEMINARU

Trodnevnom seminaru na kome se razgovaralo o problemima školstva i o njegovom pedagoškom unapređenju prisustvovalo je četrdeset upravitelja osnovnih škola sa područja šibenskog kotara. Seminar je organizirao Zavod za školstvo NO-a kotara. Polaznici seminara su vršili i praktikum u šibenskim osnovnim školama.

»GIPI-GIPI« NA LUTKARSKOJ SCENI

Lutkarska scena Kazališta mladih priprema još jednu premijernu predstavu. Bit će to izvedba dječjeg komada »Gipi-Gipi«, a pored lutaka nastupit će i glumci. Režija ovog djela povjerena je Iliji Iveziću.

JUGOSLAVENSKO — TALIJANSKI FILM. REŽIJA: GILLO PONTECORVO.

Slučajni sticaj okolnosti je podesio da baš u vrijeme kada se, povodom sudjenja ratnom zločincu Eichmannu, evociraju uspomene na nacistička zvrjstva, gledamo ovaj film, za kojega bismo mogli reći da na neki način pridonosi tome. Ne možemo poreći poštene namjere stvaraoca da bez ikakvog uljepšavanja rekonstruiraju gotovo dokumentarno u- žase koncentracijskih logora i da izazovu jedan određeni revolt kod gledalaca. U tom pogledu svakako je najvažniju ulogu odigrao prvi dio filma, dok se sve više prema kraju razvodnjavalo i gubilo u nekim psihološkim transpozicijama glavnog lica, koje uopće nisu bile dovoljno motivirane, te su ostavljale dojam iskonstruiranosti za ljubav, možda, nekog »obogaćivanja« fabule. Na kraju se čak sve izgubilo u neku sasvim depiliranu melodramu, koja je čitavu stvar prebacila na jedan sasvim drugi kolosijek, te je prema tome i postignuti krajnji efekat drugačiji od očekivanog. Sasvim naš, ne kooperativni, prilog ovoj tematici (mislim na »Deveti krug« i Dušicu Zgarec) je svakako snažniji.

Skrivena tvrđava

JAPANSKI FILM. REŽIJA: AKIRA KURUSOVA

Kažu da je Kurosava ovim filmom htio da udari temelje nekakvom istočnjačkom westernu / da se pri njegovom snimanju, prema njegovim vlastitim riječima, ugledao na Forda. Kurosava, je i previše veliki umjetnik, a da bi se u njegovim djelima osjećao nečiji utjecaj. Film koji je ostvario u svemu je njegov, originalan u svim svojim komponentama, nosi pečat njegove snažne umjetničke ličnosti, koja je svijetlo dala filmove klasične vrijednosti. Tu je doduše akcija, koja izaziva osjećaj napetosti i uzbuđenja, ali ona nije samoj sebi svrha i njoj nije sve podređeno, kao što je to najčešće slučaj u akcionim filmovima. Tu je niz psihološki produbljenih likova, nosioca određenih jasno zacrtanih karakternih osobina, kojima je radnja toliko obogaćena, da se ni u jednom momentu ne događa nešto što nije vrijedno pažnje. Sjetimo se samo one dvojice pohlepnih seljaka, koji bi bez daljnje mogući ući u antologiju likova s filmskog platna. Sjetimo se masovnih scena, koje su rijetko dinamične i realistične. Kurosava zaista ni ovim filmom nije iznevjerio ni sebe a ni gledaoca, u svakom detalju se takoreći osjeća preboga inventivna velikog majstora i umjetnika, gotovo svaka scena je vrijedna spomena i analize. Izvrstan, ali, jasno, ne i dobro posjećen film.

Divlji vjetar

AMERIČKI FILM. REŽIJA: GEORGE CUKOR

Talijanski temperament prebačen i na američko tlo zadržava svoje osobine. Bogata osjećajnost, koja se naročito ispoljava u obiteljskom životu, povezana sa izvjesnim konzervativizmom predstavljaju važni materijal za dramsku obradu i često su eksploativni u dramji i na filmu (spomenimo samo »Tetoviranu ružu«). Đino, u ovom filmu, opterećen uspomenu na svoju pokojnu ženu, žen se putem pisma njezinom sestrom, jer samo Talijanka može da bude dobra žena Talijanu. Međutim, temperament njegove nove žene dolazi u sukob s njegovim egocentričnim osjećajima, koji ne vode računa o osjećajima drugih i tako se stvara žarište dramskog sukoba. George Cukor je vrlo korektno i rutinerski vodio čitavu radnju, koja možda ipak ne bi bila toliko interesantna i efektna, da nije bila obogaćena odličnom glumom u prvom redu Anne Magnani i Anthonyja Quinn.

— b —

gradske vijesti

Sa sjednice Savjeta za urbanizam Potrebna je suradnja

Posljednja sjednica Savjeta za urbanizam NO općine Šibenik pokazala je da rješavanje pojedinih urbanističko-komunalnih problema zahtijeva usku suradnju organa, koji se bave ovim pitanjima, a posebno nameće potrebu organizacionog osposobljavanja odgovarajućih službi u organima uprave. Komunalni život grada je vrlo bujan, a problema ima na pretek. Uska suradnja nadležnih treba da omogućiti uvid u rješavanje problema i onemogućiti zastranjivanje urbanističko-komunalnog razvoja grada.

Na području izgradnje ne postoji solidna kontrola. U gradu i dalje niču objekti za čiju izgradnju nadležni nisu dali odobrenje. Nedostaje kontrola provođenja propisa sa ovog područja, a što je regulirano raznim aktima NO općine. Predsjednik NO općine Zvonko Jurišić je u vezi s ovim rekao da će trebati ozbiljno ići na kompletiranje Odjela za komunalne poslove određenim službama, koje sada nedostaju.

Posebno je naglašeno da se u gradu neplanski širila mreža kioska. Osim toga, na pojedinim mjestima su otvarani kiosci, koji po svojoj konstrukciji odudaraju od arhitektonsko-urbanističkih skop perivoja. Naime, Poljana pogledu oglašavanja. Plakati i oglasni lipe se na svakom mjestu. Da bi se u buduću izbjegli slični propusti, zaključeno je da

se izradi plan razvoja grada u ovom pogledu, čime će se nadležnim savjetima omogućiti vođenje pravilnije politike na tom području.

Na sjednici je bilo riječi o uređenju i izgradnji Poljane i gradskog perivoja. Naime, Poljana nije zahvaćena urbanističkim planom razvoja grada iako se u njoj blizini nalaze ili se podižu objekti koji su značajni za društveno-zabavni i kulturni život grada.

Stvari se rješavaju pojedinačno, pa se navodno donose zaključci o izmjeni postojećeg rasporeda, bez sagledavanja ostalih problema u sklopu tog mikrorajona. Da bi se ovo u buduću izbjeglo, Savjet za urbanizam je predložio da se nadležnim ustanovama i arhitektima u gradu da u zadatak da nađu komplek-

sna rješenja za izgradnju i razvoj predjela oko Poljane i gradskog perivoja.

Zelene površine predstavljaju poseban ukras grada i na njihovom proširenju i uređenju utrošena su prilično velika sredstva. Nažalost, ima pojedinaca koji ih uništavaju, a i sa strane nadležnih ne vodi se uvijek dovoljno računa o njihovom održavanju. Raspravljajući o ovom problemu članovi Savjeta su istakli da održavanje zelenih površina ide uglavnom na teret budžeta NO općine, a manjim dijelom na teret građana. Osim toga, u pogledu financiranja rada na tom području, nisu do sada riješeni poslovni odnosi između ustanove »Rivijera« i NO općine Sada se ide na sklapanje određenih ugovora, kojima će se regulirati ti odnosi. (T. D.)

Reguliranje saobraćaja

Prošlog tjedna održan je sastanak predstavnika nadležnih za reguliranje saobraćaja na području Šibenika. Na tom sastanku doneseno je nekoliko zaključaka. Nakon dovršetka radova na uređenju Wilsonove i Peranove ulice saobraćaj će se u tim ulicama odvijati jednosmjerno kao i Ulicom Borisa Kidriča. Tako će se sva vozila koja idu iz Splita prema Drništu kretati Kidričevom ulicom, a ona koja budu polazila u suprotnom pravcu kretat će se Wilsonovom i Peranovom. U vezi s tim je predloženo da se na dijelu puta, od Električnog poduzeća do zgrade

Tafra, zabrani saobraćaj svim vozilima. Na obali oslobođenja i Palih omladinaca bit će zabranjeno kretanje biciklom od 6-11 sati navečer, dok će ostala vozila u tom vremenskom razdoblju saobraćati smanjenom brzinom. Postoji također prijedlog da se sva vozila, koja su dosad polazila s Obale na Poljanu, ubuduće kreću prema autobusnoj stanici, pa Splitskim putem i Nazorovom ulicom prema Poljani. Među zaključcima je također navedeno da se do početka turističke sezone sve važnije pješačke staze bojadišu, kao i to da se na istaknutim mjestima, posebno na prilazima gradu opstave odgovarajući saobraćajni znakovi. Budući da će biti zabranjeno parkiranje kod benzinske stanice, postoji zasad nekoliko lokacija za parkiranje vozila. To je prostor kod Vatrogasnog doma ili kod Željezničke stanice.

ZAVRŠAVA RAD OMLADINSKA POLITIČKA ŠKOLA

Kako je poznato u našem gradu već treću godinu djeluje Omladinska politička škola pri Kotarskom komitetu Narodne omladine. Ove godine školu pohađala oko devedeset omladinaca i omladinki iz šibenskih srednjih škola i privrednih organizacija. Predavači su istaknuti društveno-politički radnici našeg grada. Škola će ove godine završiti rad 12. svibnja.

»NAŠA DJECA« NABAVILA DIA - PROJEKTORE

Kako smo obaviješteli Općinski odbor društva »Naša djeca« nabavio je dva dia - projektora koje će pokloniti dvjema organizacijama koje su u posljednje vrijeme pokazale najbolji rad. Nema sumnje da će nabavak ovih dia - projektorova veoma korisno poslužiti najmlađima u sticanju novih znanja.

ZAHVALA

U povodu smrti naše neprežaljene majke, sestre i bake

JOSIPE RADL UD. ANTE

Toplo se zahvaljujemo dru Teodoru Ostojiću, šefu neurološkog odjela Zdravstvenog centra, bolničaru Feliciju i cijelom osoblju tog odjela na ukazanoj pomoći i pažnji prilikom njenog liječenja. Zahvalnost izražavamo također kolektivu Zdravstvenog centra u Šibeniku na poslanom vijencu, te prijateljima i znancima na izrazima saučestja i zaboravne pokojnice.

Ožalošćene obitelji
Radl i Batinica

ŠIBENIK KROZ TJEDAN

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILIŠTA

Predavanja:

Srijeda, 19. IV Ljudski faktor u proizvodnji. Predavač: prof. Lazar Akšić.

Srijeda, 26. IV Muzičko veče: Muzika XX vijeka. Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

Filmske predstave:

Srijeda, 19. IV Američki film »Divlji vjetar«. Kino »Tesla«.

Srijeda, 26. IV Američki film »U 3,10 za Jumu«. Kino »20. aprila«.

Početak u 16 sati.

NARODNO KAZALIŠTE

Petak, 21. IV — A. Diklić — POZDRAV ŠERIFU — Predstava za učenike Učiteljske škole. Početak u 10,30 sati.

— POZDRAV ŠERIFU — Predstava za Radničko sveučilište. Početak u 20 sati.

Nedjelja, 23. IV — V. Mandić — MOJ ZET DIREKTOR — Početak u 20 sati.

Ponedjeljak, 24. IV — P. Ustinov — ROMANOV I JULIJA — Predstava za učenike Učiteljske škole. Početak u 18,30 sati.

KAZALIŠTE MLADIH

Lutkarska scena
20., 21., 24., 25. i 26. IV — ZGODE I NEZGODE MIKIJA MISIĆA — Početak u 17,30 sati.

Dječje kino
Nedjelja, 23. IV — POKORNO JAVLJEM — Početak u 11,15 i 17 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: Premijera američkog filma — DIVLJI VJETAR — (do 20. IV).

Premijera američkog filma u boji — LJUBAV MARJORE MORLINGSTAR — (21-24. IV)
Premijera američkog filmskog filma u boji — NEMA IMENA NA METKU — (25-30. IV)

»20. APRILA«: premijera sovjetskog filmskog filma u boji — SESTRE — (do 20. IV)

Premijera američkog filma u boji — U 3.10 ZA JUMU — (21-24. IV)

Jugoslavenska kinoteka prikazuje talijanski film — DEMONSKI LJUBAVNICI — (25-26. IV)

Premijera američkog filmskog filma u boji — MLADI LAVOVI — (27-30. IV)

»SLOBODA«: premijera sovjetskog filma — MUMU — (do 20. IV)

Premijera talijanskog filma — PROZOR PREMA LUNA PARKU — (21-24. IV)

Francusko-jugoslavenski film (25-27. IV)

DEŽURNE LJEKARNICE

Do 21. IV — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Od 22-28. IV II narodna — Ulica Bratstva i jedinstva.

Matični ured

ROĐENI

Jakov, Vladimira i Anke Terzanović; Petar, Đorđa i Blaženke Popović; Vera, Paške i Nevenke Grgas - Bego; Nada, Bože i Kate Matić; Goranka, Rade i Marije Vujatović; Borivoj, Ante i Biserke Radović; Slavica, Cirila i Erme Katica - Cintra; Jagoda, Marka i Ane Miljković; Goranka, Vladimira i Biserke Kursar; Slobodan, Stanka i Janje Svračak; Branka, Josipa i Marije Burčić; Boris, Uglješe i Vesele Baranović; Luca, Blaža i Ane Vrančić; Dragomir, Janka i Mare Lokas; Jadranka, Jose i Kristine Peran; Radojka, Nikole i Marije Belak; Irena, Petra i Luce Lokas; Denija, Stipe i Mihovile Klaran i Jadranka, Ruzarija i Stane Fuštin; Goranka, Pere i Anđelije Rodić; Mira, Uglješe i Vesele Baranović.

VJENČANI

Šiždrak Mate, radnik — Kević Jurka, domaćica; Skočić Đuro, zemljoradnik — Perinović Sofija, domaćica; Cogelja Sime, tehničar — Nakić Stoja, radnica; Lovrić Tome, brodograditelj — Jerkov Antica, kuharica i Sorić Stjepan, građ. tehničar — Periša Uzdanka, domaćica.

UMRLI

Spahija Matija rođ. Bušac, stara 78 god.; Uroda Joso pok. Špire, star 25 god.; Cakić Kosta pok. Andrije, star 73 god.; Krička Marko pok. Stanka, star 83 god.; Grubišić Ante pok. Rade star 64 god.; Bokan Antica, stara 67 god.; Šljuka Ivanica, stara 48 god.; Turčinov Pero Nikolin, star 53 god.; Goreta Josu Ilije, star 51 godinu i Morić Roko pok. Jandri, star 38 godina.

VELIKI BROJ NESREĆA NA RADU

U toku prošle godine na području šibenske komune zbog nesreća na radu smrtno je stradalo šest lica, dok ih je jedanaest teže povrijeđeno. Bilo je 2.535 lakših povreda zbog čega su poduzeća izgubila 13.385 radnih dana i zato isplatila više od 4,6 milijuna dinara. U isto vrijeme za bolovanje preko sedam dana služba socijalnog osiguranja is-

MEDU NAMA

Krivo shvaćena funkcija

Tu nedavno, na jednoj konferenciji, sa zanimanjem smo slušali izlaganje jednog druga. Govorio je što se, po njegovom mišljenju, može sve učiniti, da bi se novi način nagradivanja što bolje i pravilnije proveo u praksi, pa je nešto i predlagao. Sasvim dobro, i vrijedno pažnje, i veoma konstruktivno. Nije govorio jezikom »diplomate«, izražavao se jednostavno i dovoljno razumljivo.

No, o tome ovdje neće biti riječ. Napisat ćemo samo nekoliko riječi o nečemu, što je taj drug, rekao, bez sržbe, iako je bilo jasno, da mu stvar koju je iznosio nije ni malo bila po volji.

A kako bi mogla da bude.

Na sastanku jednog kolektiva u našem gradu raspravljalo se o prijedlogu ocjene izvjesnih radnih mjesta, nečeg tako sličnog, nisam upamtio tačno kako se izrazio, ali bilo je u vezi s onim, što mi danas i ovdje smatramo da je historijska i prijelomna tačka u našem društvenom kretanju naprijed. Pogodili ste, riječ je o nagradivanju po učinku, — jednoj od njegovih varijanti.

Zapravo, ta novina se tek rađa. I zato treba da joj pomognemo. Međutim, jedan direktor nije tako mislio.

Na tom sastanku, dakle, čitao se takav jedan prijedlog, što ga je, uzgred budi rečeno, sastavio sam, direktor. Jednom članu nešto nije bilo jasno, pa se čovjek, koristeći svoje pravo, javio za riječ. Rekao je, da on misli, da u tom pravilniku ima ponešto što se njemu ne sviđa jer, da mu i nije sve sasvim jasno. I tako nešto.

Drug direktor nije smatrao poželjnim niti da mu dozvoli da dokrajči svoju misao. Jednostavno ga je prekinuo riječima: »Što ćeš ti tu meni soliti pamet tvojim pučkoškolskim jezikom.«

Drug direktor je u ovom slučaju zaista krivo shvatio svoju funkciju. B.

»VINO PLOD«, vinarija ŠIBENIK


raspisuje

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto
PODRUMARA


Uslovi: a) srednja stručna sprema sa tri godine prakse
b) niža stručna sprema sa osam godina prakse u poslovima sa manipulacijom vina.
Molbu sa kratkim opisom dosadašnjeg rada dostaviti upravi poduzeća.
Plaća po tarifnom pravilniku, odnosno po pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka.
Nastup službe odmah.

foto-kronika




Poduzeće »Luka i skladišta«, ulaže znatne napore za uvođenje teške mehanizacije. Još prije dvije - tri godine područje operativne obale »Dobrika« i »Rogač« izgledalo je sasvim drukčije. Za manipuliranje tereta koristila se u najvećoj mjeri ljudska radna snaga i male auto - dizalice. Kada budu dovršene kranске staze i pomoćni uređaji na »Rogaču«, proces rada će se naglo ubrzati radom dviju mosnih dizalica, nosivosti od po sedam tona.

Na slici: Radovi na montaži osnovne konstrukcije druge mosne dizalice. (J. Č.)



Konačno, dovršavaju se posljednji radovi oko uređenja stubišta i prilaza katedrali sa njenog pročelja. Na vrhu lepezastog stepeništa, na kraju potpornog zida, postavljena je skela radi podizanja kamenog stupa, koji će se dizati nad bazom od velikog ugaonog kamena.

Na vrhu stupa bit će postavljena svjetiljka. Ova će svakako biti uspješni detalj, koji će čitavoj ovoj cjelini oko katedrale dati pečat jednog ugodnog ambijenta. (J. Č.)



Novi šibenski hotel »Jadran« je završen. Radi se još samo na njegovom unutrašnjem uređenju. Ali, između njega i nove općinske zgrade postoji i ovaj objekt, koji se vidi na slici, a čije radove treba privesti kraju. Oni uglavnom teku normalno. Uporedo s tim počelo se i sa uređenjem prostora i postavljanjem pločnika ispred budućeg kinematografa, hotela i općinske zgrade.

Kad ovaj obojeni rajon bude završen, moći će se u punoj mjeri ocijeniti njegovo mjesto među historijskim građevinama. (J. Č.)

KOMISIJA ZA ZASNIVANJE I OTKAZIVANJE RADNIH ODNOSA »R I O« RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE

»DURO MATIJEVIĆ« — RIJEKA

traži za svoju novo - otvorenu industrijsku prodavaonicu u Šibeniku

POSLOVOĐU

Uvjeti: visoka stručna sprema tekstilno - konfekcijske struke i dugogodišnji staž u struci.

Plaća po tarifnom pravilniku i učinku.

Ponude dostaviti najkasnije do 1. maja 1961. na gornji naslov.

